

# L'IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

ORGÀ Y XEREMÍES DE VARIES SOCIETATS DE MALLORQUINS.

A Palma, cada número.....	0'05 cén. <sup>s</sup> pta.
A domicili. Es trimestre.....	0'65 "
Un any.....	2'50 "
Per dotzenes.....	0'45 "
Núm. <sup>s</sup> atrassats des 2. <sup>a</sup> tom....	0'66 "
Id. id. des 1. <sup>a</sup> tom....	0'07 "

SONARÁ CADA DISSAPTE COM HA SONAT FINS ARA  
SI TÉ VENT Á SA FLAUTA.

ADMINISTRACIÓ: CADENA DE CORT, N.º 11.

Fòra Palma. Dins Mallorca.....	3 mesos.... 0'85
1 any.....	3'25
Dins Espanya.....	3 mesos.... 1'00
1 any.....	3'50
A Ultramar y s'Estrangè.....	3 mesos.... 1'56
1 any.....	5'00

## UN POCHE DE TOT.

Ydò, heu de pensà y creure que m'ha passat pe sa cabessa s'idèa de escriure qualche cosa à L'IGNORANCIA, y vuy sortí en la méua, maldament m'haja de costá es gratarmé sa clòsca, fè hadays d'un forch y estiraments de dues canes. Y sinó, diguem, qui es que no es escriptó avuy en dia? Al ménos tothom en brevetja.

Per paga axò d'escriure à L'IGNORANCIA es bô de dí y mal de fé, y ademés tantes coses lhey han sortides ja en lletres de mòtlo, qu'un ja no sap per bont ha de comensá sa lletanía. Voleu parlá de fret y vos vénen escarrufaments, perqu' es cosa que s'usa un pôch més de lo qu'hauria d'usá; si parlau de caló, es fruya de fòra temps, voleu parlá de fanch y lhey ha perill de cansà la gent, per que bastant n'hi ha de fanch y no convé enfangá més la cosa de lo que lhey está per devés Plassa y es carré de Sant Miquèl, es dies que plou; heu de parlá de Teatros; ja hasta lo que'n parlan els altres periòdichs, y llavò que L'IGNORANCIA s'en vá a colgá dejorn per pô d'un costipat; voleu parlá de pigcta, tirè, tirè, val més que qui no la té empaltada que la s'empalt, heu de parlá de... de... però, callau, val aquí una cosa bona per are que s'usan els Aguinaldos, s'altre dia m'en regalaren uns quants d'antichs y los vos vuy mostrá per qu'es segú que vos ne xupareu els dits.

Escoltau aquest:

Saludo al buen parroquiano, que al establecimiento se presenta Por quanto ami, solo obstenta El servirle, al contado. Derechito siempre me halla, Para servirle con primor,

Justo sera que un servidor  
Le felisite las fiestas.  
Ya que llega navidad  
Y triste es, mi situación,  
¡No tengo por el turon!  
Se lo digo en verdad.  
Y aun le dire en secreto  
que en mi casa! no hay nada,  
(Ni pavo,) (ni lechona,) (ni pava,)  
Calcule V. cual me encuentro.  
Y por todo esto, el aginaldo,  
Se contenta... con una pesetilla,  
Y achuntando unas cuantas  
Tiene ya por una gallina.  
Le deseo mil felicidades  
que disfrute en estos días,  
Y si tiene á las loterías,  
que saque V. las masgrandes.

B. S. M. Elmôzo del Café.

Y aquest altre:

Ya llegó la Navidad  
y vengo á darle los días  
hoy nació nuestro Mesías  
en grande felicidad.  
El que nos hace guiar  
á los pobres y los ricos  
si nos vé á los presipicios  
el es quien puede salvar.  
El no mira capitales  
nos mira sin interés  
que si el pobre bueno es  
nunca le faltan caudales.  
Por que hay muchos generales,  
condes, marqueses y duques  
el gobierno con tributos  
á todos los hace iguales.

Y como pobre empleado  
que cesante se quedó  
le suplico mi señor  
en que lo haya molestado.

Como caballero honrado  
que ciertamente es V.  
en que lo haya molestado  
me dispensará por que.

Ahora por Navidad  
acostumbran los señores  
á dar para los turrones  
si les van con lealtad.

Por si acaso el señor  
se deslizase en un doblón  
al pavo que sea duro  
lo pondré como algodón.

Esto no es obligacion  
el tener que dar dinero  
le suplico caballero  
basta la buena intencion.

Hasta otra Navidad  
me despido muy seguro  
que en paz y tranquilidad  
vean el ochenta y uno.

¿Que li trobau? Van-t' aquí un pa-  
rey més.

¡Oh! amable parroquiano  
Ya se acerca navidad,  
Y le diré con verdad  
Porqué le tiendo la mano.  
Allá voy, escuche atento  
En este bendito mes  
Que se vé tanto payés  
Paseando y vendiendo.  
Se hacen las provisiones  
De pavos y moscatel,  
Turrónes y algún pastel,  
Pero antes de doblones.  
Pues mi humildad lo exige  
Al pedir á los parroquianos  
Que une vez en el año  
Solo se suele exigir.  
Si no es indiscrecion  
Exijo de su bondad,  
Vi de su amabilidad,  
Me dé algo por turron.

Empiezan los oficiales  
Aguinaldos repartir,  
Para poder divertir  
Vuestros corazones leales.  
Es costumbre de cada año  
Pedir algo por turrones,  
No lo encontrarán extraño  
Vuestros nobles corazones.  
Afeitamos con esmero  
Y el servir con humildad,  
No es forzoso caballero,  
Solo es vuestra voluntad  
De daros un papelito  
Por Pascuas de Navidad.  
El oficial es cumplido  
Y vosotros lo sereis,  
El peinado así vereis  
Todo el año relucido;  
Y si os encontrais oprimido  
Del peinado cualquier dia,

## L' IGNORANCIA.

Venid á la barbería  
Con gusto sereis servido.  
De nosotros es cumplido  
Servir con puntualidad,  
Y decir con claridad  
Antes de cumplir el año,  
Sin maldad, y sin engaño  
Salud y fraternidad.

— Saludo á V., muy Sr. mío,  
Que majó y guapo está usté  
Esto porque dicen qué,  
No me cuido de lo mio.

Y es una contradicción  
Que han querido suponer,  
Porque afeito con placer  
Y doy agua sin jabon.

Sin contar que la navaja  
Corre veloz, pelo, pelo,  
La remonto con salero  
Y nunca jamás ataja.

Después le pregunto, vá bien  
Y V. dice: si señor,  
Le arreglo cabello y tren  
Y parece un conquistador.

Por eso hoy agradecido  
No dejará de atender  
Con aguinaldo excesivo  
Al barbero que ha cumplido  
Su sistema de querer.

Cóm vos han agradat. Encara en trobaríam de millós, però aquests ja bastan per mòstra.

Ara falta una xeremiada per completá la festa. Lletgiu, lletgiu. Benvolguts lectors de L' IGNORANCIA: Avuy encara son festes, per lo mateix, donin ses bònes idem y jò les vos don y crech qu'amb jò tota L' IGNORANCIA les vos dona també. ¡Que molts d'años pogueu compòndre es Betlèm y menjá torrons, y sobre-tot, que molts d'años pogueu lletgí L' IGNORANCIA y ella vos puga férriure! Amen y salut y pessetes.

Y vaja un coverbo per afagító: Axò era y no era, bón viatge fassa la cadernera, etc., etc., etc. Hey havia una vegada un hòmo que tenia una somera y una trutja amb porcellins, y un parey de coloms, y un endiòt, y també tenia una polla, y un gall, y una gallina, y no sé que més.

Ydò, heu de pensá y creure, qu'aquest hòmo cad'añ componía un Betlèm de lo més hermos, (no vos penseu que'l compongués amb sos animals qu'he anomenats, porque tots eran de vè, el componía amb pastós de terra) y hey anava molta de gent à veurèl. Un añ, un pòch antes de Sant Tomás, se morí sa somera, es dissapte de Sant Tomás sa morí sa trutja, y à l'ondegà tots els porcellins; encara més, antes des dissapte de Nadal, se moriren es dos coloms, s'endiòt, sa polla, es gall, y sa gallina. Podeu pensá quins torrons; sòls no pensá en compòndre es Betlèm que componía cada añ, sinó que tot lo dia deya fent espants:

— Vaja un Betlèm. Bòn Betlèm tench enguañy. ¡Y qui havia d'esperá trobar-sé amb tan bòn Betlèm! Més de coranta lliures me costa.

Sa gent heu sentia, y quant vā essē es dia de Nadal horabaixa, s'hi entregá un veynat.

— Mèstre: ¿que mos volêu mostrá es Betlèm?

— No n'he compòst; (los contestá un pòch enmorronxat.)

Y s'en anáren pensantsé que no'ls ho volia mostrá.

Es cap d'un instant en compareixen un parey més.

— L' amo: ¿que mos mostrariau es Betlèm?

— Si no n'he fet, (los contestá ell ja més enfadat qu'un cabó de realistes.)

Es cap de cinch minuts:

— Germá: ¿que mos deixariau veure es Betlèm?

— Anauvosnès... ¡mal vos tòch...!

Y més cremat qu'una monèya tancá ses pòrtes y s'en aná à dormí fent casi casi sa plorayeta.

Ara aquí acabaré. Ja teniu aguinaldos, y porque hey haja un pòch de tot, (que vendrà essē un no rès), vat' aquí lo derré:

¿En que s'assembla un nás à un coni? Sa soluciò es dia d'els Innocents del añ qui vé.

Escoltau: Per acabá un consej: es dia de Nadal decapvespre devès les dues y mitja, à n'es cap des Mòll que segons he sentit dí hey haurá molta de gent.

MESTRE JUAN ESCRIVIU.

## AGUINALDO.

Lectors, lectores,  
Devòts germans  
De L' IGNORANCIA,

Molts añs, molts añs.

Es mes s'acaba

D'es grans trabays,

Fèstes s'acabau,

S'acaba s'añy,

Y dins pòchs díes

Un nou n'hi haurá;

Que molts, tal volta,

Qu'ara estan sans

No'l podrán veure

Finir. ¡Qui sab!

Procurau riure

Sense pecá,

Y anau alèrta,

Si eus descuidau,

Que na Tota-òssos

No vos agaf.

Ventaulí morma

Devés es cap;

Treyslí la vista,

Tòmaulí es nás.

¡Ay! m'olvidava

Que no'n té ja,

Y qu'à la vista

Hey té forats.

Ningú s'escapa.

Sa séua faus

Tot arreu séga

Sense aturay.

Si sou gent rica

Gastau, gastau,

Ara que vida  
Teniu. Demá,  
Si vos atrapa  
La Mòrt fatal,  
Cap à Son Tritlo  
Vos ne durán,  
Y sa marròta  
Dins es calaix  
Ben viva encara  
Hey romandrà.  
Y els hereus vòstros  
L' escamparán.  
Y els vòstros òssos  
Tots retgirats  
Plens de malícia  
Tremolarán.  
Per axò, ara  
Que vius estau  
Fòra àvaricia  
Ni passá fam;  
Obriu sa bossa  
Gastau, gastau,  
Y L' IGNORANCIA  
Qu'hey tenga part.  
Très tems defòra  
Prest hey haurá  
Plens de riayes....  
Gastau, gastau.....

## DECLINACIÓ DES BORRATXO

TANT SI ES DE YÍ CÓM D' AYGORDENT.

Nominatiu *Borratxo*; vòl dí un qu'ha alsat es colzo; qu'ha agafat una turca; etc., etc.

Genitiu *De Borratxo*; vòl dí que poseleix es dò de pegá cucavèles; de féesses; y de fé riure ets àtlots sense tenirayes; y de fé corre es Municipals encara que tengan uys de poll.

Datiu *A n'els Borratxos*; s'el acompaña amb un acompañament que no s'hi veu tothom; sempre sòl sentí dues músiques (si es qu'hey séntiga) una de riayes y s'altre de plorayes.

Acusatiu *Es Borratxo*; enseña fins ahont pòt arribá es vapor de s'aygor-dent; de manera, que quant no tengues sem prova per veure quants de graus fa; ell es sa prova més convincent.

Vocatiu *Oh!! Borratxo*; si tú te vés-ses quant estás madú, t'assegur que'n està clà, te posaríes caret, y, quant no en tengues d' altre, te posaríes sa de ses matanses. ¿Saps?....

Ablatiu *Per sa borratxaria*; se buydan ses bosses; s'escandalisa sa societat; se fa patí innocent; se pèrd sa salut; s'acúrsa sa vida; se degrada el ser més noble del mon; axò es, fent torná s'homo pitjó qu'un irracional.

MESTRE GRINOS.

## EL JURAMENT DE LO CONQUERIDOR.

Juntats à dins Catalunya  
Els cavallers més lleals  
Amb Don Jaume, la conquesta  
De Mallorca estan tractant,

Tots prometen dur molts d' hòmos  
Y armes; com faéls vasalls  
La sanch en quantre d' els mòros  
De bon grat derramarán.  
Diu el Rey:—Aquesta emprésa  
Vos jur no tenir de deixá  
Fins qu' el Walf d' aquella illa  
Per la barba hauré agafat,—  
Responen tots:—Visca En Jaume!  
Visca En Jaume milions d' àns!  
Que la Fè cristiana y santa  
A s' illa hermosa vòl dà.—

Un any després per la pòrta  
Dita de Belalcofol  
Els cristians entran y vénen  
Fugir mòros plens d' horror.  
Ja's mòu una gran batalla  
Y es sent junt ab lo soroll  
D' armes, *Oh, Santa Maria!*  
*Sant Jordi!* d' escut feysmós.  
El Rey es qui primé lluya,  
Ell, qui va devant de tots  
Y axí a l' eczèrcit ecsemples  
Dona, y als nòbles valor.

D' els d' Aragó es la victòria;  
Espargit ja fuitx l' alarb  
Y el Wali dius l' Alaudayna  
Esporegut s' ha amagat.  
El jove príncep hey corre  
Amb sos valents generals  
Y per la barba l' agafa  
Y es compleix lo que jurá.  
Visca En Jaume! Visca En Jaume!  
Que visca En Jaume molts d' àns.  
Ahont s' alsava mitja lluna  
Ell la creu hey ha posat.

M. N. y P.

## XEREMIADES.

Estant pròxim a sortir es número 240 d'aquest setmanari, que serà es derré des tercè tom, aquesta direcció crida Junta de Redactors p' el dia 1.er del any nou a les sis des decapvespre, a s' objècte de nombrá nou Directò que s'encarrerà des tom quart d'aquest setmanari.

Don Antoni Sol y Rosselló, enginyer industrial y fiel contraste de pesos y mesures d'aquesta província, ha tengut s' amabilitat d' obsequiar aquesta direcció del setmanari L' IGNORANCIA amb un tomet que conté taules de reducció de mesures mallorquines de tota casta a decimals (se sobrentén mètriques) y viceversa. Agrabim s' atenció; y haventlo fuyetjat hem vist dins ell un gran trabay material fet per son autor per podé donar tantes reduccions com conté aquest llibret. Es un tom de utilitat y necessitat per qualsevol, per ses feynes que li estalvia. Llástima que n' algunes parts no sia tan clà com convendria qu' heu fós per molts qu' han mesté que los ho donin tot ben escloveyat y espincellat; y llástima també qu' heu haja equivocacions

y reduccions que no sian del tot exactes. Aquestes petites tares no llevan es mèrit a s' obra, però bò es s' avisá aquell que les haja d' emprá, y ademés com creym que prest s' en haurá de fé una segona edició, es convenient corregirlès abans de qu' altres llibres, periòdichs ó impresos les copihin com indubitable p' es gran crèdit que los dona es destino oficial d' es seu ilustrat autor.

En tenirlo mirat més a fondo, mos ne tornarem ocupá.

Acabam de rebre un PARTE que mos diu qu' es prèmi gròs de Nadal ha vengut a Mallorca y no a Sevilla, com se motetjava; y qu' es número posat estava equivocat.

L' ha trèta un señó que viu a n' es carré des Seminari, núm. 11; y s' ha compromès a donar una pesseta a tots aquells qu' avuy hey vajan a donarli sa enhorabona.

Dies enrera se vèya su-devant l' Hospital militar una cosa com un trofeo amb sa siguent inscripció:

*Aqui se matan lehonas mui Limpias sino se pagan.*

Y abáix des penó hey havia una bandera blanca (vulgo padás) tota soyada de sanch de porcella.

Que prengui nota es qui escriu s' història de Mallorca; que d'aquests fenòmenos literaris-místichs no s' en troben sovint.

Mister Confitura, un italià de sa part des Mercat, ha inventat una màquina de fé doblés moguda pe s' ayre y sense havé d' empleá per primera matèria més que tereñines.

Diuen que s' Ajuntament li ha comprat es secret per doscentes cinquanta lliures, y que tracta de montarle dins s' entrada principal de La Sala, demunt sa caixa per ampará es doblés que sortirán.

Bé; benissim per s' Ajuntament! Si no fós qu' els Innocents son prop, li donaríam s' enhorabona.

A unes excavacions que s' han praticades prop de Porto-Petro, y a sa fonadaria de 5'78 metres, s' ha trobada una capsà molt ben conservadeta, y a dins ella, unes claus d' or y uns esperons de gall. Ses personnes intel·ligents regoneien amb aquest descubrimient un nou tresor per enriquí qualsevol Musèu; puis se suposa qu' aquests objèctes foren de propietat de Sant Pere quant vengué a Mallorca.

A sa Pobla s' ha organisada una societat filarmònica, ahont sòls tendrán

entrada ses inspiracions d' Haydn y de Mozart.

Així mos agrada. Saludám y felicitam a n' els poblés perqu' es cap y a la fi han comprès sa bona música de sa missa sagrada.

Ses voltes des carré d' els Hostals han passat per uy aquesta nit passada; gràcies que no heu ha hagut cap desgracia personal que plorá.

L' IGNORANCIA fa temps qu' heu veït vení.

Allò des Mercat, qu' era un foco d' immoralitat y pudicia, ha desaparecut gràcies a n' es bon criteri que distingeix a sa Comissió municipal d' ornato públic.

Mil enhorabònes a ses persones decentes y, sobre tot, a ses atlòtes de per allà prop.

Derrerament s' ha sabut que sa vermejó que sortia fa pocs dies després de sa posta des sol y que tornà sortí dimecres, era produïda per una inflamació atmosfèrica a causa de sa gran flama que fa l' Emperador de la Xina per encaientir-s' ses mans baubes y per torrars' ses sèdes d' es pèus, que diuen no li deixan donar passa.

## GLOSES DESBARATADES.

Un dia, Horacio y David,  
Se menjaren ells tots sols  
Trenta aumuts de caragols  
Y un ase perhòm rostit,  
També menjaren un frit  
De escaroles y murtols,  
Confitura de ciurons  
Y raves passats per pella,  
Dos grans señals de vadella  
Y de ví dezèt cortons.

Tres senyors forasteres  
Carlos V y En Celerino  
Encalsavan un borino  
Per dins un camp de faveres;  
Mirant per ses retxilleres  
V' un pané plè d' enclitá  
Hey havia un moix y un cár  
Que també los ajudavan  
Mentres qu' el pobre agafaven  
Apareyat per glosa.

Feyan un pancaritat  
(Are si que parl formal)  
Sa síquia de La Real  
Y es prió de Sant Bernat,  
Es pareyé d' En Malgrat  
Hey acudí pe s' oló  
Prest s' en va teme es prió  
Y totduna va maná  
Qu' anassen à repicá  
A n' es Puig de Galatsú.

# L' IGNORANCIA.

A sa fònt de sa bañeta,  
En punto de mitja nit  
Sortiren pegant un crit  
Dos ratolins amb camieta,  
S'en va teme En Bandereta  
Y un insulto li agafà  
Que li hagueren de posá  
Sis aumuts de sangoneres,  
Y à potades tres someres  
Les hi hagueren de llevá.

D' UN MANUSCRIT VÉY.

## COVERBOS.

Hey havia un metge à un poble que tenia amb ell un deixeble que sempre l'acompanyava à totes ses visites per aprendre sa pràctica, y un dia anaren à una casa y es metge reñá els qui cuydavan es malalt per haverlí donat tarònja.

Quant sortiren d' aquella casa, es deixeble li demanà còm havia conegit que li havian donat tarònja, à lo qu' es metge contestà qu' havia vist ses cloveyes devall es llit.

Es cap d'un mes durant una visita à un malalt es metge digué qu' aquell homo estava molt grave; y totduna saltá es deixeble:

—Ja heu crech; aquest homo s' ha menjat un matalás; y si no heu creys, mirau, encara hey ha un pocó de llana devall es llit.

\*\*\*

Aquest cas que vos cont es històrich y se succehí à n' es corté de Provincials anomenats vulgarment *Milicianos* à dins la M. N. I. L. Ciutat de Palma.

S' heroe d' aquest cas, era un pagès (ja's mort, al Cèl sia ell) qu' havia caygut soldat-miliciano. Era molt torpe; y no sabia parlá es castellà, y axò era sa causa que quant se trobava à n' es corté moguessen mil breguetes per ferló destrelletjá y llavò riurersè de ses séues beneytures.

Un dia li dugueren de ca-séua dues sobrassades; y enseguida les tancá dins un caixó que tenia; però còm sempre li seguian la pista, dos ó tres soldats s'en temeren y es primé dia que sortí à pas-seix, les tregueren y les se menjaren.

L' ondemá, s'en anà à trèure ses sobrassades, y quant va veure que s' havian escamades. ¡Ah!... y que de crits; hey havia castellanasso, que valia un sòu. Es sargent s'en temé y acudí à veure qu' eran aquells crits, y enterat que fonch, digué:

—Calla, hombre, no tenga V. cuidado, eso saldrá.

—Te ósté raro, sañó primero que sortirán, pero será par otra puerta diferente de la que entraron.

Aquí si que tots en massa, esclafiren de riayes.

\*\*\*

A un café:

—Toni, arrambet y prendrás una copa.  
—Gracies... no som aficionat á sa beguda blanca.

\*\*

Una vegada se presentá à una casa de comestibles un galiardo; y després de havé donat es bon dia, digué:

—¿Voleume fé fayó de camviarmé aquesta pesseta?

Sa madona la prengué amb ses séues mans, y vejent qu' era dolenta digué:

—Geriná: aquesta pesseta no es bona.

—¡Ja's de rahó que no heu es!! Veys si heu fós si cercaría camviarle.

Segurament qu' aquest ja devia estar desmamat.

\*\*

Poch antes de reunirse sa junta d' escàmens de capellans un d' es que la componian estava animant à un nebó seu, y entre altres còses li digué que sa ficsás en ses preguntres que li fessén à n' es que s' ecsaminás antes qu' ell y que procurariafernè qualcuna de sa mateixa classe perque pogués contestá.

A n' es que s' ecsaminá antes, una de ses còses que li preguntaren va esser lo que faria si mentres deya missa li caygués un mosquit dins es càlis, à lo que contestá diguent que'l treuria amb ses pinses, l' arrambaria à un ciri, i posaría sa cènra dins un paperet y la guardaria.

Quant hey va anà s' altre li preguntaren:

—Si mentres vostè digués missa, à s' escolá que ley servís li agafas mal de còr, que faria?

A lo que contestá:

—Axò es molt senzill. L' agafaría amb ses esmolletes, el cremaria, posaria sa cènra dins un paperet y la guardaria.

## S' AMBICIÓN.

Dalt un puitx m' en vaitx pujar

Y em vaitx ajopir cansat,

Llavò volgrent abaixar

Vaitx pegar un gran esclat.

Deixém té aquí s' ambicío

Fins que mayra descansant!

¿Que goñaré ambiccionant

Si còm prou hauré pujat

Sé qu' estaré molt cansat

Y hauré de caure baixant?

TINET.

## CRIDES.

### CALENDARIS DE L' IGNORANCIA.

Se ven à ca els *Hercus d' En Rotger*, Cadena de Cort, n.º 11.

Un calendari... mitja pesseta.

Una dotzena.... un duro.

Cinquanta..... quatre duros.

Hala, correu à comprarné, que ja es hora; y vos treureu es gat d' es sach, si frissau de sobre lo molt que dú.

## PORROS-FUYES.


### SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT.

GEROGLIFICH.—Pepe scòm estás de salud.  
SEMLANSES.—1. En qu' es pena.  
2. En qu' es guerra.  
3. En que n' ni ha de criades.  
4. En que dona són.

XARADA.....—Cor-nu-co-pi.  
PREGUNTA....—Sa bona gana.  
CAVILACIÓ....—Trujols.

FUGA.....—Per à Nadal menjau torrons.  
ENDEVINAYA.—Un llum de gás.

### GEROGLIFICH.



1. ?En que s' assembla es tocà à n' es fum?
2. ?Y s' aygo à sa neu?
3. ?Y se cala à sa dolentia?
4. ?Y lo que tren a sa dolentia?

### SEMLANSES.

1. ¿Quants sòl tení un que corre sa quinia per primera vegada?
2. ¿Quines ciutats hey ha dins s' illa de Mallorca?
3. ¿Dos Y dos quant fan?
4. ¿Y vint y vint?
5. ¿Qui es s' home més conegut de Mallorca per més sabi é ignorant?

aparticularment à lloc de pinás?  
Per tirà una pedrada y trèure un uy à n' el pòdesim, com ho farau?

6. I. P.—¿Com hi fafau per compòndre amb aquestes dues lletres es nom d' un arbre que se sol troba devant ses vuitaines particularment à lloc de pinás?
7. Per tirà una pedrada y trèure un uy à n' el pòdesim, com ho farau?

### CAVILACIÓ.

#### MITX ZOLK

Compòndre amb aquestes lletres un llinatge.

### ENDEVINAYA.

Som més curt qu' una moneda,  
Més llarg qu' un diné de fil,  
Més blanc que sa sanch de sípia  
Y més negre qu' es marsil.

Tench més cames qu' un llinach,  
Més brassos qu' un ratolí,  
Més uys qu' un còvo d' alatxa,  
Més esperiència qu' un nin.

(Ses solucions dia 30 de Febré de l' any qui ve.)